

BOIKARABELO BA BATJHA BA AFRIKA BORWA

Tekatekano

Tshwara motho e mong le e mong ka ho lekana, ntle le leeme. Se kgetholle.



Seriti sa batho

Hlompha motho e mong le e mong Eba pelonolo mme o be le tlhokomelo.



Bophelo

Bophelo ke ntho ya bohlokwa Hlompha bophelo bo bong le bo bong.



Lelapa

Tlotla mme o hlomphe batswadi ba hao. Eba mosa le botshepehi ho ba lapa leno.



Thuto

Kena sekolo, ithute o sebetse ka thata. Mamela melao ya sekolo.



Mosebetsi

Thusa ba lapa leno ka mosebetsi lapeng. Bana ha ba tlamellwa ho batla mosebetsi.



Bolokolohi/tokollo le polokelo

Se lematse, tshosa, kapa hona ho hlekefatsa batho ba bang, hape o dumelle ba bang ho etsa jwalo. Rarolla dikganyetsano ka kgotso.



Thepa/leruo

Hlompha thepa ya batho ba bang. Se senye thepa kapa hona ho utswa.



Bodumedi, ditumelo le maikutlo

Hlompha ditumelo le maikutlo a batho ba bang.



Boipaballo

Hlokomela lefatshe. O se senye metsi le motlakasi. Boloka lehae le tikoloho ya hao di hlwekile e bile di bolokehile.



Boahi

Eba Moafrikaborwa ya lokileng ebile a tshepeha. Hlompha melao, mme o netefatse hore ba bang ba etsa jwalo.



Tokoloho ya puo


O se ke wa hasanya leshano le lehloyo. Netefatsa hore batho ba bang ha ba hlapaolwe kapa maikutlo a bona ha a utlwiswe bohloko.



E hlophisitswe ho latela lenane thuto la CAPS

SESOTHO PUO YA LAPENG – Kereiti | Buka ya 2

ISBN 978-1-4315-0054-3



Kereiti

Lebitso:

Phaposi:



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

ISBN 978-1-4315-0054-3



SESOTHO HOME LANGUAGE
GRADE 1 – BOOK 2
TERMS 3 & 4

ISBN 978-1-4315-0054-3

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

10th Edition



Workbooks available in this series:

- Grade R (in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.



Mofumahadi Angie
Motshekga, letona la
Lefapha la Thuto ya Motheo.



Mong. Enver Surty, Motlatsi
wa Letona la Thuto ya
Motheo.

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tlasa boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo. Mof. Angie Motshekga, mmoho le Motlatsa Letona la Thuto ya Motheo, Mong. Enver Surty.

Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwaleka e nngwe ya dintlha tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projeke ena e etsahetse ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnete ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka enngwe le enngwe ya mesebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere, o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.

Tsamaiso ya ho bala


Pele ho palo



- Nahana ka seo o seng o ntse o se tseba ka taba ena.
- Nahana ka mongodi le letsatsi la phatlalatso.
- Bala serapa sa pele le sa ho qetela sa karolwana.
- Leka ho lepa hore sengolwa se tla bua ka eng.



Palo



- Ha o ntse o bala kgefutsa nako le nako ho hlahloba hore na o ntse o utlwisisa.
- Bapisa bolepi ba hao le seo o se baling.
- Ha o sa utlwisise meelelo ya mantswe ao o sa a tsebeng, sebedisa dikishinari.
- Ha o sa utlwisise karolwana, e bale hape buutle. E balle hodimo.



Ka morao ho palo



- Leka ho hopola tlhahisoleseding e itseng.
- Etsa mmapa wa mohopolo ka dintlha tsa bohlokwa.
- Ngola kgutsufatso ho o thusa ho hopola dintlha tsa bohlokwa.
- Sebedisa dintlha tse hlahang moo o badileng ho seo o ingollang sona.






Kereiti



ya SESOTHO



Buka ena ke ya:

SESOTHO

Buka

2





Tema 5: Se re natefelang

Kotara 3: Dibeke 1–4

65 Diphoofole tsa hae 2

Ho bua ka setshwantsho.
Ho bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswe: Medumo ya ditumannotshi.
Nyalanya dikarete tsa mantswe le dipolelo.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola A.
Ho ngola: Kopa polelo.

66 Dintja le ditweba 4

O tlatsa ditumannotshi hore mantswe a nyalane le setshwantsho.
Medumo: O fumana le ho etsesa ditumannotshi sedikadikwe.
O sebedisa ntetwana ho kopanya matheba.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola lebitso la hao.

67 Boithabiso letsatsing 6

Obua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwanyane.
Mosebetsi wa mantswe: ditumannotshi.
Nyalanya dikarete tsa mantswe le dipolelo.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola B.
Kopa polelo.

68 Letsatsing 8

Ho ngola: Tlatsa ditumannotshi ho bopa mantswe a nyalanang le setshwantsho.
Ho ngola: Nyalanya tlhaku e kgolo le e nyenyane.
Boithabiso: O bona setshwantsho se sa tsamaelaneng le tse ding sehlopheng.
O ngola lebitso la sehlopha ka seng

69 Ha re bapaleng 10

O bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwanyane.
Mosebetsi wa medumo: medumo ya tsh.
O nyalanya dikarete tsa mantswe le dipolelo.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola C.
Ho ngola: Kopa polelo.

70 Ke rata ho bapala 12

Nyalanya mantswe le setshwantsho se nepahetseng.
Medumo: O fumana le ho etsesa medumo ya tsh sedikadikwe.
Nyalanya mantswe le setshwantsho se nepahetseng.
Boithabiso: Ho latella ka mahlo.

71 Re rata ho matha 14

O bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswe: medumo ya tsh.
O nyalanya dikarete tsa mantswe le dipolelo.
Ho ngola: O kwetlisa ho ngola D.
Ho ngola: Kopa polelo.
Sebedisa setshwantsho ho phetha pale.

72 Tiholo 16

O bua ka setshwantsho.
Medumo: Fumana le ho etsesa medumo ya tsh sedikadikwe.
O phetha pale hodima ditshwantsho.
O sebedisa tsh kapa ts ho qetella mantswe hore a tsamaelane le setshwantsho.

73 Lebenkeleng 18

O bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa medumo: sh.
O nyalanya dikarete tsa mantswe le dipolelo.
Ho ngola: O kwetlisa ho ngola E.
Ho ngola: O kopa polelo.

74 Seo o ka se rekang 20

Tlatsa sh ho bopa mantswe a tsamaelanang le setshwantsho.
Medumo: Fumana le ho etsesa modumo wa sh sedikadikwe.
Boithabiso: Ngola lenane la dintho ho ya ka setshwantsho.

75 Padiso 22

O bala dipodulwa ya puo le dipolelo tse kgutshwane.
O bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswe: medumo ya th.
Nyalanya dikarete tsa mantswe le dipolelo.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola F.
Ho ngola: Kopa polelo.

76 Ke rata dibuka 24

Tatellano ya ntetwana.
Ho ngola: O araba dipotso hodima setshwantsho.
O tlatsa ditumannotshi ho qetella mantswe hore a nyalane le setshwantsho.
Boithabiso: Ho latella ka mahlo.

77 Ke lakatsa e ka nka ba le tlhapi 26

Ho bua ka setshwantsho.
Ho bala dipolelo tse kgutshwanyane.
Mosebetsi wa mantswe: medumo ya sh le th.
Nyalanya dikarete tsa mantswe le dipolelo.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola G.
Ho ngola: Kopa dipolelo.

78 Phoofole tsa lapeng le diphoofole tse ding 28

Taka setshwantsho sa phoofole ya setswalle mme o buisane le motswalle.
Medumo: O fumana le ho etsesa sedikadikwe th, tsh, sh, tsh, hl.
Mosebetsi wa boithabiso: Seha diphoofole tsa polasing ebe o di mamarisetsa hodima setshwantsho sa polasi

79 Dibere tse tharo 30

O ikgopotsa medumo ya ditumannotshi.
O etsa buka ya disehwa ya dipale.
O khalaria setshwantsho sa dibere tse tharo.
O fumana dintho tse ipatileng setshwantshong.
O bala pale ya Dibere tse tharo.

Tema 6: Ho etela dibaka

Kotara 3: Dibeke 5–10

81 Mokete wa tsatsi la tswalo 36

O bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswe: sh, th, tsh, kg, kh, tsh.
O nyalanya dikarete tsa mantswe le dipolelo.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola H.
Ho ngola: Kopa polelo.
Ho ngola: Ba tlatsa mabitso, dilemo le matsatsi bona a tswalo.

82 Letsatsi le monate la tswalo 38

O bina Tsatsi le monate la tswalo.
O tlatsa ditshaku tse nepahetseng qalong ya lentswe mme a nyalanye lentswe le setshwantsho se nepahetseng.
Medumo: O fumana le ho etsesa sedikadikwe medumo ya kw, r, s, d.
Boithabiso: O tereisa mabitso a dikgwedi alemanakeng.
Ba tlatsa matsatsi a tswalo a bona le a metswalle.

83 Re ya serapeng sa diphoofole 40

O bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswe: kw, r, s, d.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola I.
Ho ngola: Kopa polelo.

84 Serapa sa diphoofole tse hlaha 42

Ho ngola: O tlatsa mantswe a siyo ho phethela polelo.
Ho ngola: Ba ngola mabitso a bona, phoofole eo ba e ratang.
Ho ngola: Kopa ditshaku.
Medumo: Fumana le ho etsesa kw, r, s, d sedikadikwe.
Boithabiso: Tereisa mme o fumane. Ngola mabitso a diphoofole.

85 Polasing 44

O bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswe: medumo ya ditumannotshi.
Nyalanya dikarete tsa mantswe le dipolelo.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola J.
Ho ngola: Kopa polelo.
Ho ngola: O ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho.
Ho ngola: Ba ngola mabitso a bona, dilemo le lebitso la sekolo sa bona.

86 Bophelo polasing 46

Ba etsisa medumo ya diphoofole mme motswalle a nohe hore ke phoofole efe.
Ho ngola: O tlatsa mantswe a siyo ho phethela dipolelo.
Medumo: Fumana le ho etsesa tsh, nw, jw, tsh, tsw didikadikwe.
Thala mola ho bontsha seo re se fumanang phoofolelong ka nngwe.

87 Diserekising 48

O bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswe: Medumo ya ditumannotshi.
Nyalanya dikarete tsa mantswe le dipolelo.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola K.
Ho ngola: Kopa dipolelo.
Hongola: O ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho.
Ho ngola: Ba ngola mabitso a bona, dilemo le ho phethela polelo.

88 Diphoofole tsa diserekisi 50

O taka setshwantsho sa phoofole eo a e ratang aholo mme o ngola lebitso la yona.
Ho ngola: O tlatsa mantswe ho bontsha bongata.
Medumo: O fumana le ho etsesa hl, sh, tl, ng, ll sedikadikwe.
Boithabiso: O kopanya matheba ho ya ka ntetwana ho bona hore ke phoofole efe.

89 Amo le Ati ba a lahleha 52

Ba bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswe: ts, hl, tsw.
O nyalanya dikarete tsa mantswe le dipolelo.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola L.
O kopa polelo.
O bala matsatsi a beke.

90 Matsatsi a beke 54

Ba bua ka matsatsi ao ba a ratang haholo a beke.
O taka setshwantsho se bontshang seo ba se etsang ka letsatsi lena.
Ho ngola: O tlatsa matsatsi a nepahetseng a alemanaka.
Medumo: Fumana le ho etsesa hl, sh, tl, ng, ll sedikadikwe.
Boithabiso: Tereisa mme o fumane (ho latella ka mahlo).

91 Re ya dipapading tsa bolo 56

O bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswe: Medumo ya ditumannotshi.
O nyalanya dikarete tsa medumo le dipolelo.
Ho ngola: O kwetlisa ho ngola M.
Ho ngola: Kopa polelo.
Ho ngola: O ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho.
Ho ngola: O ngola lebitso la hae le ho phethela dipolelo tse pedi.

92 Papadi eo ke e ratisisang 58

O taka setshwantsho sa papadi e ratwang haholo.
Ho ngola: O ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho.
Ho ngola: O sebedisa mantswe a kgethilweng ho phethela dipolelo.
Medumo: O fumana le ho etsesaqh, sh, ng, ts sedikadikwe.
Boithabiso: kgethollo ya pono. Bu aka dipapang pakeng tsa ditshwantsho.
Fumana dintho ditshwantshong.

93 Lebenkele la dibapadiswa 60

O bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswe: Medumo ya ditumannotshi.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola N.
Ho ngola: Kopa polelo.
Ho ngola: O ngola lebitso la hae, dilemo mme o phethela polelo.

94 Dibapadiswa tseo ke di ratang 62

O sebedisa ntetwana ho kopanya matheba ho bopa setshwantsho.
Ho ngola: O phethela dipolelo a sebedisa ditshwantsho le mantswe a kgethilweng e le tataiso.
Medumo: Fumana le ho etsesa ngw, tl, kg, sw, ng sedikadikwe.
Boithabiso: liophisa dintho ka dirotong tse nepahetseng.

95 Difarakatshana tse tharo 64

Ho bua ka setshwantsho.
O bala pale ya difarakatshana tse tharo.

Tema 7: Moo re dulang

97 Tlilini 68

O bua ka ditshwantsho.
O bala pale ya khathunu.
Mosebetsi wa mantswe: ti, r, ng, nw.
Ho ngola: O kwetlisa tlhaku O.
Ho ngola: O kopa polelo.
O taka setshwantsho ka ho kula ebe o ngola dipolelo tse tharo ka setshwantsho.

98 O fole 70

O hopola tatellano ya diketsahalo ka ho nomora ditshwantsho.
Ho ngola: Etsesa e mong karete ya takaletso ya ho fola.
Medumo: O bala dipolelo ebe o tlatla dikgeo.
O Kenya matshwao a puo polelong.
O nyalanya mantswe le ditshwantsho tse nepahetseng.

99 Amo ngakeng ya meno 72

O bua ka ditshwantsho.
O bala pale ya khathunu.
Mosebetsi wa mantswe.
Ho ngola: Kwetlisa tlhaku P.
Ho ngola: O kopa polelo.
Ho ngola: O taka setshwantsho le ho ngola dipolelo tse tharo ka setshwantsho.
Ho ngola: O taka setshwantsho ka ho hlokomela meno le ho ngola polelo tse tharo ka sona.

100 Ho itlhokomela 74

Ho bua ka ditshwantsho.
Ho ngola: O ngola polelo ka tse pedi tsa ditshwantsho.
Ho ngola: Ho bona dipolelo.
Boithabiso: Tereisa mme o fumane (ho latella ka mahlo).

101 Thuso ya tsela 76

O bua ka ditshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswe.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola Q.
Ho ngola: Kopa polelo.
Ho ngola: O taka setshwantsho ka ho tshela mmila le ho taka setshwantsho ka seo.

102 Boipaballo mmiileng 78

O khalara mabone a sephethephethe.
O phethela dipolelo ka ho tlatla mantswe a siilweng.
Nyalanya mantswe le matshwao a tsela a nepahetseng.

103 Dipalangwang 80

O bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswe: O ikgototsa ts, l, e, t.
O kwetlisa ho ngola R.
Ho ngola: Kopa polelo.

104 Ho tsamaya 82

Seha mofuta e fapaneng ya dipalangwang mme o e mamarisetse ho fatshe, lewatle kappa moyeng.

105 Mollo 84

O bua ka mollo.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswe: mantswe a ile (lekgathe lefetile).
Ho ngola: O kwetlisa S.
Ho ngola: Kopa polelo.
Ho ngola: O taka setshwantsho sa mollo ebe o ngola ka sona.

106 Mollo 86

O bua ka ditshwantsho.
Ho ngola: o ngola dipolelo ka setshwantsho.
Medumo: Fumana mantswe a nang le -ile.
Tereisa mme o fumane. Thusa rasetimamollo ho fihla mollong (ho latella ka mahlo).

107 Sekolong 88

O bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswe: mantswe a nang le -ile.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola T.
O taka setshwantsho ho bontsha seo ba ratang ho se etsa sekolong ebe o ngola ka yona.

Kotara 4: Dibeke 1–4

108 Seo re se etsang sekolong 90

O taka setshwantsho sa motswalle wa hae sekolong ebe o ngola polelo ka yena.
O tlatla maetsi a siilweng ho phethela dipolelo.
O nyalanya mantswe le ditshwantsho.

109 Kamora nako ya sekolo 92

O bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo ka setshwantsho.
Mosebetsi wa mantswe.
O kwetlisa ho ngola U.
O ngola dipolelo ka seo ba se entseng letsatsi le fetileng mme o tshwantsha polelo.

110 Bosiu 94

O bina pina ya Naletsana e benyang.
Papadi ya mantswe ho kopanya le ditshwantsho.
O tlatla mantswe a siilweng ho phethela dipolelo.
O Kenya matshwao a puo dipolelong.

111 Ho tlatla medumo 96

O hlophisa le ho tshwantsha le ho kopa mabokoseng a medumo a nepahetseng.
O etsa buka ya disehwa ya pale ya bere Pooh.
Medumo: tjh, shw, th, jw, t, tl, k, tsh, ts, hl.

112 O bala pale ya Winnie the Pooh 97



Tema 8: Lefatshe la rona

113 Boemo ba lehodimo 102

O bua ka ditshwantsho.
O bala dipodulwa tsa puo le dipolelo.
Mosebetsi wa mantswe.
O kwetlisa ho ngola V.
O taka setshwantsho ka boemo ba lehodimo mme o ngola sehlohwana sa setshwantsho.

114 Boemo ba lehodimo bo jwang? 104

Ho ngola: o ngola dipolelo ka ditshwantsho.
O sebedisa makgethi hophethela dipolelo.
Medumo: O fumana le ho etsesa tjh, b, ph, p, m sedikadikwe.
O Kenya matshwao a puo dipolelong.
O bontsha phapang pakeng tsa diaparo tsa maemo a fapaneng a lehodimo.

115 Ho na le sefeto 106

O bua ka setshwantsho.
O bala pale e kgutshwane.
Word work: O ikgototsa th, st and sh.
O ngola dipolelo ka mantswe ana.
O kwetlisa ho ngola W.
O taka setshwantsho ka sefeto mme o ngola dipolelo tse tharo ka setshwantsho.

116 Ka tsa bolepi hape 108

O tlatla maemedi.
O bala tjhate ya boemo ba lehodimo mme o araba dipotso hodima yona.
O boloka tjhate ya boemo ba lehodimo matsatsi a mahlano.

117 Bongeli le Ati ba jala meroho 110

O bua ka setshwantsho.
O bala matshwao le pale e kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswe: tsh, d, m.
Ho ngola: O kwetlisa X.
O ngola lenane la meroho e kenyeleditsweng setshwantshong.
O hlophisa ditholwana le meroho ebe o ngola polelo ka hoy a ka moo a di ratang kateng.

118 Ho lema tshimong ya rona 112

O bua ka setshwantsho.
O tlatla maetsi ho qetella dipolelo.
O Kenya matshwao a puo dipolelong.
O seha ditshwantsho tsa meroho le ho di mamarisetsa hodima tjhategeng ya bara.

119 Serapeng sa diphoofolo tse hlaha 114

O bua ka setshwantsho.
O bala pale e kgutshwane le matshwao.
Mosebetsi wa mantswe: o ikgototsa medumo ya ng, q, jw, m.
O kwetlisa ho ngola Y.
O ngola ka diphoofolo tse setshwantshong.

120 Diphoofolo tse hlaha 116

O tshwaya dikarolo tse fapaneng tsa diphoofolo tse pedi.
Ho ngola: O phethela tjhate ka diphoofolo.
O tlatla mantswe a siilweng ho phethela dipolelo.
O latella ditaelo ho phethela setshwantsho.

121 Dinako tsa selemo 118

O bua ka ditshwantsho tsa dinako tsa selemo.
O hlophisa mantswe ka mabokoseng a medumo.
Mosebetsi wa mantswe: medumo ya th, ph, s, e.
Ho ngola: O kwetlisa tlhaku S.
O taka setshwantsho ka nako ya selemo eo a e ratisang ebe o ngola dipolelo ka yona.

122 Matsatsi, dibeke le dikgwedi 120

O bua ka alemanaka.
O araba dipotso hodima alemanaka.
O tlatla mantswe a siilweng ka dinako tsa selemo.
O bona nako ya selemo, diphoofolo le dijalo setshwantshong.

Kotara 4: Dibeke 5–8

123 Lewatle 122

O bua ka setshwantsho.
O bala matshwao le pale e kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswe: medumo ya wh, sh, ck.
O taka setshwantsho sa phoofole ya lewatle ebe o ngola polelo ka yona.

124 Hlapi (Ka tlatla lewatle) 124

O kopanya matheba hoy a ka nterwana ho phethela setshwantsho.
O tlatla mabitso a dihlapi ho phethela dipolelo.
O sebedisa matshwao a puo dipolelong.
O fumana le ho etsesa hl, tshw, s, h Sedikadikwe.
Boithabiso: Tereisa mme o fumane.

125 Bubu ngwana wa tlou o a lahleha 125





Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



papakgae

katse

moshemane

ngwanana

ntja

tweba



Ha re baleng

Ati o na le katse.

Jabu o na le nonyana.

Amo o na le tweba.

Bongi o na le ntja.



Letsatsi:

Mantswe a

nna
yona
matha



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamele medumo.

katse	ntja	amo
tweba	nko	seo
yona	nku	tseo



Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareting le mantswe a polelong.

Katse	le	tweba
di	mathile.	



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng




a a

A A



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Katse le tweba di mathile.



Titjhere: Saena

Letsatsi

3



Ha re etseng

Tlatsa tlhaku e nepahetseng o nyalanye lentswe le setshwantsho se nepahetseng.



 k atse

mmu _____

_____ oloi

_____ tja

pen _____

_____ ama

nal _____ te

_____ atiba

p _____ tsi


poon _____



Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

a


 M a riha a haufi.

e

Katse le tweba di mathetse ka ntle.

i

O tlile le pitsa ya ka.

o

Amo o robala fatshe.

u


Sefuba sa hae se utlwahala o le hole.

Letsatsi:



Boikgathollo

Latella dialfabeto ho qetella setshwantsho sena. Se kgabise ka mebala. Jwale re qoqele na phoofolo ena e ka ba phoofolo ya bohlokwa lapeng na?



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola lebitso la hao.

Titjhere: Saena


Letsatsi

5



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng

Re ithabisa letsatsing.

Re rata ho tjheka mekoti le ho matha.

Ke na le kepisi e kgubedu.

Ke dula hodima moseme ebe ke ja kuku.



Letsatsi:

Mantswe a

bua
letsatsi
rona



Bala mantswe. Mamela medumo.

dula	hodimo	kgubedu
bua	katiba	bohobe
kgubedu	ithabisa	moseme



Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.

Re	ithabisa	letsatsing.
----	----------	-------------

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



b b



B B



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Re ithabisa letsatsing.

Titjhere: Saena

Letsatsi



7



Ha re ngoleng

Qetella mantswe a latelang o a nyalanye le ditshwantsho.
Sebedisa dialfabeto tse na.

a	e	i	o	u
---	---	---	---	---

			
k _ tse	k _ tiba	m _ nna	_ ka
			
k _ ma	ntj _	nts _ ntsi	nt _
			
b _ the	l _ tsatsi	p _ ne	l _ ino
			
mod _ sa	morut _	k _ loi	b _ se
			
r _ ta	b _ a	mar _	b _ na



Ha re ngoleng

Etsa mola o bapise tlhaku e kgolo le e nnyane.

a	e	i	o	u
u	o	e	i	a



Boikgathollo

Etsa sedikadikwe ho setshwantsho se sa tsamaelaneng le sehlopha sena. Jwale ngola lebitso la sehlopha ka seng. Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

Re o etseditse mohlala.

ditholwana

dintja

dimela

diaparo

dikoloi


dikatse

	dintja 



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ho a thabisa ho bapala letsatsing.
 Re rata ho bapala.
 Ke rata ho matha le ho tlola.



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

motho	thala	thinya
matha	thata	thimola
ratha	thabo	thuto

Mantswe a

bana
rata
thaba



Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.

Ho	a	thabisa
ho	bapala.	



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



c c

C C



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Ho a thabisa ho bapala.

Titjhere: Saena

Letsatsi

11



Ha re etseng

Bapisa lentswe le setshwantsho se nepahetseng.



matha

moswinki



tlola

raha



dula

sesa



ema

tlola tlola



Ha re etseng

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

th

Ho a **th** abisa.

th

Lolo ke ntja e thabisang.

th

Letsatsi la kajeno le mofuthu.

th

Ditsuonyana di thabela ho bapala.

th

Ke thabela ho thaba le bana ba bang.

th

Bana ba thari e ntsho ba rata ho ya kerekeng.





Ha re bapiseng

Nyalanya mantswe le setshwantsho se nepahetseng. **Etsa** sedikadikwe lentsweng le leng le le leng.



thari

thaba


ratha

thinya



Boikgathollo

Thusa bana bana
ho fumana phaka.





Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng

Re rata ho matha.

Ati le Amo ba matha ka lebelo le makatsang.

Lolo, ntja ya ka e morao ka nako tsohle.

Ema Lolo! Ema!





Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

matha	thala	morethetho
motho	thero	motheo
batho	thea	letheba

Mantswe a

matha
haholo
lebelo



Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareting le mantswe a polelong.

Re	matha	kapele.
----	-------	---------



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



d d

D D



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Re matha kapele.



Boikgathollo


Bua le motswalle wa hao ka ditshwantsho tsena tse pedi. Ho etsahala eng?





Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.


el	Re matha kap ^e le.
el	Amo o fihla pele.
el	Lolo o fihla morao empa o qadile pele ho rona.
el	Ema pela lebone le lekgubedu.
el	Pela e hlokile mohatla ka ho romeletsa.





Ha re bueng

Jwale bua le motswalle wa hao ka ditshwantsho tsena.
Ho etsahala eng?



Boikgathollo


Qetella mantswe mme o a nyalanye le ditshwantsho.
Sebedisa **em** kapa **th**. Re o etseditse mohlala.



ema



ra _ a



l _ a

_ uba



_ aba



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng

O lebenkeleng.

O tla fumana eng?

O tla fumana dithhipisi, nama, tjhisi le lebese.



Letsatsi:



Tlotlontswa

Bala mantswe. Mamela medumo.

rata	reka	roma
ratile	rekisa	ronngwe
ratwa	rekile	romile

Mantswe a

rata
bona
roma



Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareteeng le mantswe a polelong.

O ka lebenkeleng.



e e

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



E E



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



O ka lebenkeleng.

Titjhere: Saena


Letsatsi

19



Ha re etseng

Tlatsa **le** qalong ya lentswe le leng le le leng. Nyalanya mantswe le ditshwantsho tse nepahetseng.

**le** ruarua

___ watile



___ nong

___ ino



___ fatshe


___ oto



Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.


r	Re (r) ata nama ya nku.
r	Dinku di rata jwang.
r	O ilo reka lebenkeleng.
r	Mosi o rekile diphahlo.
r	Ke rata hempe e tshweu.
r	O mo rata ka lerato la nnete.





Boikgathollo

Sheba setshwantsho mme o ngole lethathama la dintho tsohle tseo a di rekileng lebenkeleng.





Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ena ke buka ya bohlokwa.

Tjhe Lolo. Tlohela o ntja e seleng!



Ha re baleng



Ba ne ba bala buka e tenya.
Yaba Lolo o tlolela ho bona.
Ke a kgolwa Lolo ke ntja e seleng.



bua
bala
besa



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

bala	balang	badile
buka	bua	bula
besa	benya	benghadi



Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.

Ba	bala	buka
e	tenya.	



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



f f

F F



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.




Ba bala buka e tenya.



Ha re etseng

Tlatsa ditlhaku tse siyo dibukeng tsena.



Ha re ngoleng

Ke buka di feng tse tenya?

Ke buka di feng tse nyane?

Bala hore dibuka tsena di kae ka palo:

kgubedu	
tshehla	
pinkie	

tala	
bolou	
perese	





Ha re ngoleng

Qetella mantswe o a nyalanye le setshwantsho. Sebedisa ditlhaku tseena.

a	e	i	o	u
---	---	---	---	---



k@lobe

ntj__

mok__tla

m__lamu

tl__latlola

m__po


m__tha

l__tsatsi



Boikgathollo

Thusa bana ho fumana balunu e tshwanang le dihempe tsa bona ka mmala.





Ena ke ntja.
Ena ke **katse**.
Di na le madinyane.
Ke **lakatsa** eka nka ba le tlhapi.



ABC

Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

lakat sa	t se na	kat se
makat sa	t se ane	met si
letsat si	t se la	let sa





Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.

Ke tlhapi ya

ka ena.



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng




g g

G G



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Ke tlhapi ya ka ena.





Ha re etseng

Taka setshwantsho sa phoofolo eo o nahanang e ka ba phoofolo ya bohlokwa lapeng. Bolella motswalle wa hao hobaneng o nahana hore e ka ba phoofolo ya bohlokwa.



Ha re etseng



Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

e	E na ke ntja ya ka.
m	Ba na le madinyane.
s	Re sesa lewatleng.
q	Ba ruile senqanqane.
th	Nonyana e hodima thaba.
a	Ba bapala le ntja.



Boikgathollo

Seha diphoofolo leqepheng leo o shebaneng le lona mme o di kgomaretse setshwantshong se nepahetseng.





Boikgathollo

Ke diphoofolo di feng tsa hae tsa bohlokwa?
Ke diphoofolo di feng tse hlaha?
Ke diphoofolo di feng tse dulang dipolasing?





Bala Mantswe ana ebe o thusa Goldilocks le ngwana
Bere ho a hlophisa ho ya medumo e nepahetseng
mabokoseng.



kolobe

metsi

ema

fula

fumana

moru

inama

aka

bana

ema

nepa

bina

lona

thusa

lesedi

bua



a

e

i

o

u






a

e

i

o

u



Ho bala dibuka:


Latela ditaello mme o etse buka.
Titjhere o qoqela bana pale ya
Bere tse Tharo, ka mora moo,
bana ba seha dintshwantsho ho
ya ka tatellano ya tsona ba etse
buka.

Ha ba qetile ba nke bukana eo,
ba ye hae le yona ho ya balla
metswalle le ba lelapa.





Ke mang ya ntseng a
robetse betheng ya
ka.




4

13

Ke maswabi ke
jele papa ya hao.

O motswalle wa ka
wa nnete.



Bere e nyane e thabile. E
fumane motswalle.

16



Dibere tse tharo



1



Goldilocks o a tsoha. O
tshohile.

14

Tlo re tsamaye ha nyane
ha motoho o ntse o fola.



Motoho o tjhesa haholo.

3

Motoho ona o
monate.



Dibere tse tharo di pheha
motoho.


2

Ke yane.



15

Ke mang ya ntseng a
robetse betheng ya ka.



Ke lakatsa e ka
nkabe ke na le
motswalle.



Ngwana bere ha a na
metswalle.

12

5

Bethe eno e
kukunela haholo.

Bethe ena
e lokile.

Bethe eno e a
roballeha.



O ilo robala.

8

9

Ke lapile haholo.
Ke nkgelwa ke dijo tse
monate.



Goldilocks o bona ntlo ya
bona.

6

Ke mang ya ntseng
a ja motoho wa ka?



Ke mang ya ntseng
a ja motoho wa ka?

11

Ke mang ya ntseng a
ja motoho wa ka?



Motoho o
tjhesa haholo.

O bata
haholo.



Ona o
lokile.

O utlwile tatso ya motoho.

10

7



Boikgathollo

Kgabisa setshwantsho sena sa dibere tse tharo ka mebala.
Fumana kgaba, teraka, watjhe, thae, borashe ba meno le mokotla wa letsoho.





Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng



Kajeno ke letsatsi la Ati la tswalo.
 Kaofela re a **bina** ebile re a **bapala**.
 Ati o **tima** dikerese.
 Re ile ra opa **matsoho**.
 Re na le dijo tse **ngata**.





Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

bapala	tima	shapa	bina
banana	moma	shahla	bitsa
bangata	loma	sheba	bidikisa

bapala
rona
bina



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



h

H



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Re bapala re bina.



Ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke

Ke na le dilemo tse

Letsatsi la ka la tswalo ke




Ha re etseng

Ha re bineng.



Ha re etseng

Kgetha o be o tlatse ditlhaku tse nepahetseng qalong ya lentswe hore lentswe le nyalane le setshwantsho se nepahetseng.



___ iela	Ma	___ lakga
___ tlolloha	f	___ ru
___ sapo	o	___ ofa
___ unu	fo	___ amaya
___ ipa	ts	___ pa





Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe mohlala.

mo	Ke mpho ya mo tho enwa.
ba	Bana ba sekolo ba bina pina ya setjhaba.
me	Mesebetsi ha e yo.
le	Letsatsi le a tjhesa.
ma	Amo o tsamaile mafatshe.



Boikgathollo

Fumana mabitso a dikgwedi tsa tswalo alemanakeng. Jwale tlatsa lebitso la hao kgweding eo o hlalileng ka yona. Tlatsa mabitso a metswalle ya hao dikgweding tseo ba hlalileng ka tsona.

Alemanaka ya tsatsi la tswalo

Pherekgong

Hlakola

Hlakubele

Mmesa

Motsheanong

Phupjane

Phupu


Phato

Lwetse

Mphalane

Pudungwana

Tshitwe



Re **serapeng** sa diphoofolo.

Dinonyana di a bina ebile di phahamisa
mapheo a tsona. Kwena e robetse.

Tau e a rora.



Bala mantswe. Mamela medumo.

kwena	rona	sekolong	dinko
mokwena	roma	serapeng	dinkgo
kweneha	rola	sefateng	dintja

Letsatsi:

Mantswe a
twaelehileng

bona
rona
bapala



Re bona sengangane.

Ha re ngoleng
Ngololla polelo.



Ngola dipolelo tse pedi ka sentshwantsho

Titjhere: Saena

Letsatsi

41



Ha re ngoleng

Tlatsa mantswe dikgeong. Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

nonyana

kwena


tau



_____ e robala letsatsing.



_____ e phahamisa mapheo.



_____ e a rora.



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke _____.

Phoofolo eo ke e ratang haholo ke _____.

_____ e na le mela.




Ha re ngoleng

Ngololla ditlhaku tsena.

i

I



Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

ina

O a b ina.

map

Nonyana e phahamisa mapheo.

kg



Noha ya mokwepa e kgolo.

or

Tau e a rora.

tsh

Ke na le pene e ntsho le e tshehla.



Letsatsi:

Thusa bana ho fumana diphoofolo. Ha o fumana phoofolo, ngola lebitso ka tlasa setshwantsho sa yona.

Boikgathollo



tshwene

thutlo

kgudu

qwabi

senqanqane

kwena

pela

tau

kubu

tlou























Titjhere: Saena

Letsatsi

43




Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng



Re **polasing** kaofela ha rona.
 Rapolasi o **kg**anna tereketere.
 O **jetse** dinawa.
 Re fumana lebese la **dik**gomo.
 Re fumana mahe a **dik**goho.



Letsatsi:

Mantswe a
twaelehileng

rata
bona
roma



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

kgomo	jetse	polasing
kgora	letsatsi	sebakeng
kgoho	letsema	motseng

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



j j



J J



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Jwang bo botala bo a hola.

Ngola dipolelo tse pedi ka sentshwantsho

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke _____
Ke dilemo di _____
Lebitso la sekolo sa ka ke _____
Ke kereiting ya _____

Titjhere: Saena

Letsatsi

45



Ha re etseng

Etsa medumo e etswang ke diphoofolo tsa mapolasing. Motswalle wa hao o tshwanetse ho fumana hore ke phoofolo efeng.



Ha re ngoleng

Tlatsa mantswe dikgeong.



letata

jwang

mose

tshepe

terekere




Rapolasi o kganna



le sesa molatswaneng.

Dikgomo di fula



Ngwana o na le



o motjha.

Rapolasi o letsa



Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

tsh

Rapolasi o letsa tsh epe hoseng.

nw

Re nwa lebeseng ka mehla.

jw

Jwang ba polasing bo botala.

tjh

Re fumana tjhisi e hlahang lebeseng.

tsw






Molatswana wa polasing o monyane.





Ha re etseng

Thala mola ho bontsha hore re fumana eng diphooolong tsena.





Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



senomaphodi




tlou



tente ya diserekisi

tau



seswasi

bana



Ha re baleng

Re ka **tenteng**.Phoofolo ya lewatle e **bapala** ka bolo. Tau e hlahisa meno a yona a bohale.

Re opela seswaswi matsoho.



phoofolo ya lewatle

Letsatsi:

Mantswe a
twaelehileng



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

hlahisa	shapa	matsoho	bapala
hlapa	shahla	letsoho	bolo
hlaha	shapela	matsoni	bontsha

bapala
hlahisa
ile



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



k k

K K



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Re kene ka tenteng.



Ngola dipolelo tse pedi ka setshwansho

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke _____
Ke dilemo tse _____
Ke batla ho ya _____

Titjhere: Saena

Letsatsi

49



Ha re etseng



Taka phoofolo eo o e
ratang T-sheteng ya
hao. Ngola lebitso la
yona sebakeng sena.





Ha re ngoleng

Kenya **di**, **ma** le **ba** qalong ya mantswe ana hobane setshwantsho ka
seng se bontsha dintho tse fetang bonngwe.



di apole



__ kgomo



__ tereketere



__ tata



__ nana



__ shemane



Medumo


Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

hl	Diphoofolo tsa diserekisi di sha hl ile.
sh	Re ile ra opela seswaswi matsoho.
tl	Tlou e ne e hlahisa meno a yona.
ng	Re kene ka tenteng ya diserekisi.
ll	Ngwana o ne a lla.



Boikgathollo

Kopanya ditlhaku ho fumana hore ke e feng phoofolo ena ya diserekisi.





Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng

dirurubele

E ne e le Mantaha.

Re ile ra ya bapala le matata molatswaneng.

Re ile ra lahleha.

Amo a wa a tswa kotsi letsohong.

Lolo, ntja ya ka ya re fumana.



Letsatsi:

Mantswe a
twaelehileng



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

letsoho	lahleha	molatswana
letsopa	lahlela	seratswana
tsoha	hlapa	letswai

bapala
hlahisa
ile



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



Handwriting practice lines for the letter 'I'.

Handwriting practice lines for the letter 'L'.



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Handwriting practice lines for the sentence: Re ile molatswaneng.



Handwriting practice lines for the sentence: Ngola dipolelo tse pedi ka sentshwantsho.

Ngola dipolelo tse pedi ka sentshwantsho

Ha re ngoleng



Handwriting practice lines for the sentence: Ke letsatsi lefeng kajeno? Beha X pela lebitso. Etsa sedikadikwe tsatsing la hao la bohlokwa. Ke letsatsi lefeng hosane? Etsa letshwao ✓ pela lebitso.



Ha re ngoleng

Ke letsatsi lefeng kajeno? Beha X pela lebitso. Etsa sedikadikwe tsatsing la hao la bohlokwa. Ke letsatsi lefeng hosane? Etsa letshwao ✓ pela lebitso.

Sontaha		Mantaha		Labobedi	
Laboraro		Labone		Labohlano	
Moqebelo		Sontaha			

Titjhere: Saena

Letsatsi

53



Ha re etseng

Ke letsatsi le feng la beke leo o le ratang?

Taka setshwantsho ho bontsha seo
o ratang ho se etsa ka letsatsi lena.



Ha re ngoleng

Labone

Laboraro

Mantaha

Moqebelo

Mantswe ana a wele alemanakeng.
A kenye dikgeong tse nepahetseng.

Sontaha
Labobedi
Labohlano


Medumo



Bala dipolelo, fumana o be o etse
sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka
mohlala.



hl	Diphoofolo tsa diserekisi di sha hl ile.
sh	Re ile ra shapela seswaswi matsoho.
tl	Tlou e ne e hlahisa meno a yona.
ng	Re kene ka tenteng ya diserekisi.
ll	Ngwana o ne a lla.





Letsatsi:



Boikgathollo

Thusa Amo le Ati ho fihla hae ba bolokehile.



Titjhere: Saena

Letsatsi


55





Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng

Ke Moqebelo kajeno.

Re sheba Bafana Bafana ba **raha** bolo.Ke **tshwara** aesekrimi e batang.E **qhibidiha** letsohong la ka mme ke a e leka.

Re opela Bafana Bafana matsoho.



Letsatsi:

Mantswe a
tlwaelehileng



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

qhibidiha	reka	bolo	raha
qhitsa	roka	bata	rona
leqhubu	leka	bua	roma

sheba
bolo
rona



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



m m

M M



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Ke tshwara aesekekerimi.



Ngola dipolelo tse pedi ka sentshwantsho

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke _____
Ke rata ho sheba _____
Ke rata ho ja _____

Titjhere: Saena

Letsatsi

57



Ha re etseng

Etsa setshwantsho o bontshe papadi eo o e ratang haholo.



Ha re ngoleng

Ngola polelo ka setshwantsho sa hao.



Ha re ngoleng

Qetella dipolelo tsena.



tlhapi



setene



seeta se setsho



bapala



tsuonyane

Ena ke _____.

Ba ka _____ bolo.

Ena ke _____.

Sena ke _____.

Seeta sena se _____.



Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.



lo	Ho bata haho (lo).
qh	O qhoba bana ho ya bapala bolo.
sh	O sheba bolo ho TV ya hae.
ng	Re tswa lebaleng la dipapadi mmoho.
ts	Dieta tsena di ntsho.

Bua ka dipapadi tsena tse pedi.
Bolella motswalle wa hao ka se tshwanang le se fapaneng ka tsona.

Boikgathollo



Jwale sheba haeba o ka fumana, mme o etse sedikadikwe dinthong tseo setshwantshong.
Etsa letshwao la ✓ ha o di fumane.


aesekerimi	
lebanta	
setene	
tlhapi	

seeta	
digalase tsa letsatsi	
tsuonyana	
folakga	



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng

Re ka lebenkeleng la dibapadiswa.
 Re bona **dipopi**, diboloko le dikoloi.
 Sheba **letata** le **teraka**.
 Re bona dibapadiswa tse ngata.



Letsatsi:

Mantswe a
twaelehileng



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

lebenkeleng	dipopi	letata	ntsho
sefateng	dipapa	letamo	ntshiya
sekolong	dipompo	letaere	ntsha



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



n n

N N



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Re bapala re bina.

Ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke _____
Ke lemo tse _____
Ke rata ho bapala le _____

Titjhere: Saena


Letsatsi

61



Ha re etseng

Kopanya matheba ho fumana hore
ke sebapadiswa sefeng sena.



Ha re ngoleng

Ngola sebapadiswa seo ngwana ka mong a se ratang. Sebedisa
mantswe ana ho o thusa.

popi

diboloko

bere

koloji

teraka

Ati o batla



Bongi o batla



Amo o batla



Ngwana e monyane o batla



O na le



e kgubedu.



Ho bala dibuka:

Latela ditaelo mme o etse buka. Titjhere o qoqela bana pale
ya Dikolobe tse tharo tse nnyane, ka mora moo, bana ba seha
dintshwantsho ho ya ka tatellano ya tsona ba etse buka.
Ha ba qetile ba nke bukana eo, ba ye hae le yona ho ya balla
metswalle le ba lelapa.

E mong le e mong
o tshwanetse ho
iketsetsa ntlo.



Ke tla etsa ntlo
ya ka mona.

Re tshwanetse ho
itshirelletsa ho
Phiri.

4

Aaa! Ho
a tjhesa!



Yaba Phiri o kena ka tjhemele, a
wela ka metsing a tjhesang.

13



Ha re balehe le phiri e kgolo e
sa lokang, phiri e kgolo, phiri e
kgolo e sa lokang.

16



Dikolobe tse
tharo tse nnyane



1



Ke a tsamaya nkeke
ka kgutla le kgale.

14

Re tlamehile
ho itlhokomela.
Phiri e
fosahetse.

Ke lapile. Dikolobe
tsane tse tharo,
di shebeha di le
monate. Ke tla dija
mantsiboya.



Phiri e bona dikolobe. E lapile
haholo.
E batla ho di ja.

3




Re ilo dula matlong a
rona jwale.

Sala hantle,
mme.

Re thabile.

Dikolobe tse tharo tse nyane
di tloha hae.
Ba ilo haha matlo a bona.

2



Ha re balehe
Phiri e kgolo e
sa lokang.

Yaba Phiri e a baleha, ya
se ke ya kgutla hape.


15

Phakisang re behe
metsi a tjhesang.




Kolobe ya beha metsi a
tjhesang setofong ba a beha
ka tlasa tjhemele yaba Phiri e
kena ka yona.

12




Ke ilo haha ntlo
ya jwang kapele.
Ebe ke a bapala.

5



Phiri e thuba ntlo, kolobe e
nnyane e balehela ho moholwane
wa yona ntlong ya dithupa.

8



Phiri e thuba ntlo. Kolobe tse
nyane tse pedi di balehela ho
moholwane wa tsona ntlong ya
ditenana.

9



Ke tla haha
ntlo ya ka
kapele ka
dithupa. Ebe
ke bapala
letsheare lohle.

6

Tjhe bo!

Phiri e a thuba e
thube,
empa ntlo ha e wele
fatshe.

11

Kolobe e nnyane
mpulele.



Ke tla haha ntlo ya
ka ka ditene. E tla
nka nako e telele. E
tla ba thata.


10

7




Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.



ngw	Ngw ana o rata diboloko.
tl	Bongi o batla popi.
kg	Teraka e kgubedu e ntle.
sw	Ho na le dibapadiswa tsa mefuta e mengata.
ng	Re reka lebenkeleng le haufi.



Boikgathollo

Thusa ho hlwekisa. Beha dintho tsena ka mananeo baseketeng e nepahetseng. Etsa mola ho tloha nthong ho ya baseketeng e nepahetseng.

jeresi

hempe

marukgwe

dijini

bere

dieta

popi

apole

lamunu

diboloko


teraka

malepa

lebese

tjhisi

kuku





95

Dikolobe tse tharo tse nnyane

Kotara ya 3 – Beke 6–10



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.





Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.

Ke a kula.



Ati o a kula.

A re ye
tlilining.



Mme wa hae o mo isa tlilining.



Ha re baleng



O tlamehile ho
nwa dipilisi.



Ngaka e hlahloba Ati.

Enwa sena.
O tla ikutlwa o
hlahlohetse
hosane.



Ke a leboha mme.

Ngaka e re Ati a robale betheng.



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa mantswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.



tlameha	robala	ejang	nwa
tlaleha	rohaka	bapalang	nwele
tlatlarietsa	rona	emang	nwesa

Mantswe a
tlwaelehileng

dula
mme
robala


Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



Ngololla polelo.

Ha re ngoleng



A re ngoleng

Etsa sentshwantsho sa ka nako eo o neng o kula. Ngola polelo ka sentshwantsho sa hao.

Handwriting practice area with multiple lines for writing.

Blank area for drawing or additional writing.




Ha re etseng

Etsa lenane la ditshwantsho ho bontsha tatelano e nepahetseng.



A re ngoleng

Etsa karete
o lakaletsa
motho eo o mo
tsebang a kula
mahlohonolo
hore a fole.



A blank sheet of lined paper for writing, with three colored pencils (red, blue, green) at the top left corner.



Medumo

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.



tlilini	Ati o ile tlilini ng.
bohloko	Hloho ya Ati e _____
dipilisi	O tlamehile ho nka _____
betheng	Ati o tlameha ho dula _____
fodile	O ikutlwa a _____



Thala mola ho nyalanya ditshwantsho le mantswe a nepahetseng.

Boikgathollo



lla

tlola

bina

tsamaya

ema

matha

bua

dula

penta

robala

eja

nwa






Ha re bueng


Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.

Leino la ka le bohloko.



A re ye ngakeng ya meno.

Ha re baleng



ngaka ya meno

mooki

setulo

borashe ba meno

O seke wa ja dipompong.




boro

lesira

sesepa sa meno

phousetara

Hopola, o tlameha ho hlatswa meno tsatsi le leng le le leng.



Ke a leboha. Ke ikutlwa ke fodile.



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa matswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

Mantswe a
tlwaelehileng

wena
ngaka
dula

ngaka	mme	dipompong
ngata	mmangwane	dijo
ngola	mmantwa	dinomaphodi

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



p p


P P

Ngololla polelo.

Ha re ngoleng



Amo o ile ngakeng ya meno.



A re ngoleng

Etsa setshwantsho o bontshe ka moo o hlokomelang meno a hao ka teng. Jwale ngola polelo ka setshwantsho sa hao.



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.



A re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka ditshwantsho tsena.



Ha re ngoleng

Na di ka ba nngwe (1) kapa pedi (2)? Tlotsa mmala bolokong ba lentswe le nepahetseng.




katse

dikatse



frog

frogs




letata

matata



leino

meno



letsoho

matsoho





leoto

maoto



Boikgathollo


Thusa Amo ho fumana tsela e yang ngakeng ya meno. Thusa Ati ho fumana tsela e yang tiliniking.





Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.



Sheba lehlakoreng le letshehadi.



Sheba lehlakoreng le letona.

Sheba lehlakoreng le
letshehadi hape.

Jwale feta.



Ha re baleng

O **tlameha** ho sheba mahlakoreng ohle **ha** o **feta**.**Ema**, sheba ka lehlakoreng le **letshehadi**
le le letona. Sheba ka ho le **letshehadi hape**.Jwale **feta**.

Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa matswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

feta	tlameha	lehlakore	hape
fepa	tlatsa	letshehadi	hang
fula	tladi	letona	habedi

Mantswe a
thwaelehileng

sheba
hape
hang

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



q q

Q Q

Ngololla polelo.

Ha re ngoleng



Jwale ngola dipolelo ka setshwantsho sa hao.



A re ngoleng

Taka sentshwantsho o tlola seterata. Jwale ngola sehlooho bakeng sa sentshwantsho sa hao.



Titjhere: Saena

Letsatsi

77



Ha re etseng

Tlatsa mmala maboneng a tsela. Haufi le mmala, ngola lebitso. Bolela hore mmala ona o bolela eng. Tlatsa mantswe dikgeong tse nepahetseng.

tsamaya

ema

itokisetse ho ema



Ngola mmala		O etsa eng ha e le mmala ona?



Medumo

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

letshehadi

tala

feta

Ema

letona

Re tlameha ho sheba letsohong le **letshehadi** le le letona.



Sheba pele o feta _____

Ema ha lebone le lekgubedu le hlaha _____

Feta ha lebone le letala _____

Sheba letsohong le letshehadi le letona _____



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Nyalanya lentswe le letshwao la tsela le nepahetseng.



sheba ka
letsohong le
letona



sheba ka letsohong le
letshehadi



ha ho kenwe



bana ba a feta

baesekele ha e dumellwe



ema



Titjhere: Saena

Letsatsi

79




Ha re bueng

Sheba
ditshwantsho.
Bua ka tsona.



Ha re baleng

Mof. Zita
o kganna
Gautrain.
E **lebelo** haholo.
Ke ya ka bese
sekolong.
Ke palama
setopong sa
bese.



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng
ya hao ya ho ngolla o sebedisa matswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

tsamaya	lebelo	ema	terene
tsoha	lentswe	etsa	terempe
tsitsa	leihlo	eka	teko



Letsatsi:

Mantswe a
twaelahileng

sheba
bona
tsamaya



A re ngoleng

Ngololla ditlhaku tsena.

r r

R R

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



Mof. Zita o kganna Gautrain.

Blank lined area for handwriting practice.



Titjhere: Saena

Letsatsi

81





Seha mefuta e fapaneng ya dipalangwang.
Di kgomaretse dibakeng tse nepahetseng
ditshwantshong tsena.





Letsatsi:



Titjhere: Saena

Letsatsi

83





Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.



Ha re baleng

Ke **tsamaile** ka maoto ho ya lebenkeleng.

Ke bone mollo lebenkeleng.

Monna wa setimamollo o **mathetse** mollong.

Ba **sebedisitse** lere e telele le lethopo le lelelele.





Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa matswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

mollo	tima	dumela
sello	pina	dula
kolla	pitsa	duma

Mantswe a
twaelehileng

kapele
mollo
lere

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



s s

S S

Ngololla polelo.

Ha re ngoleng



Ba mathetse molong.



Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho ka
setimamollo. Jwale ngola polelo
ka setshwantsho seo.





Ha re etseng

Bolella motswalle wa hao ka se etsahalang ditshwantshong tsena.



Ha re ngoleng

Ngola polelo ka ditshwantsho tsena.



Medumo

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

ng	Dumela <u>ng</u> bana.
ng	Dulang fatshe _____
ng	Hlapang ka pele _____
ng	Ba etsang sekolong _____
ng	Fumanang ntja _____





Letsatsi:



Boikgathollo

Thusang monna wa setimamollo ho tima mollo.



Titjhere: Saena

Letsatsi


87





Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.



Ha re baleng

Maobane Ati o **tsamaile** le Bongi ho ya sekolong.
 Ba **bapetse** lebaleng la dipapapdi.
 Ba **qhoma** le ho tlatlatlola.
 Ba **hlapile** matsoho a bona.
 Ba **ratile** dijo tsa motsheare.



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa matswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.



Mantswe a
twaelehileng

tlola
tsamaya
hlapa

ratile	tlotse	hopolang
tsamaile	bapetse	rapelang
hlapile	tantshitse	lemang

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse tharo ka seo o se entseng sekolong maobane.



Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho o bontshe seo o ratang ho se etsa sekolong. Jwale ngola polelo ka setshwantsho sa hao.

Handwriting practice area with lined paper.

Blank area for drawing or additional writing.

Titjhere: Saena

Letsatsi

89



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa motswalle wa hao wa sekolong. Ngola polelo ka seo o se ratang ka yena.



Ha re ngoleng

Sheba ditshwantsho tsena. Jwale tlatsa tseo bana ba di etsang sekolong. Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

ngola

bala

bina

bapala



Ati o a _____.



Bongi le Ati ba a _____.



Jabu o a _____.



Jabu o a _____.



Boikgathollo

Etsa mola ho ba thusa ho fumana tsela.

Ke batla
dipompong.

Amo



Ke a kula.

Ati



Ke tshwerwe
ke leino.

Jabu



Ke batla ho
ithuta.

Bongi



SEKOLO



LEBENKELE



NGAKA YA MENO




SEPETLELE



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.



Re **bapetse** ka mora nako
ya sekolo.



Ha re baleng



Re entse mosebetsi
wa hae.



Re ile ra hlapa.



Re **kamme** meriri ra
hlatswa le meno.



Yaba re a robala.



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa matswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

Mantswe a tlwaelehileng

bana
bapala
bolo

qetile	tlotse	hobaneng
hlapile	bapetse	sehellang
ratile	robetse	koloing

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



u u

u u



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse tharo ka seo o se entseng ha o tswa sekolong maobane. Etsa setshwantsho ka e le nngwe ya dintho tseo.

Blank writing area for practice.

Blank writing area for practice.



Ha re ngoleng

Ngola polelo ka ditshwantsho.

Blank writing area for practice.

Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re etseng

Bina pina ena.



Naledi, yane ya madumedume
Dumela tlase, o yo nwa metsi,
Metsi a kae, a nwelwe ke gauta.
Gauta ha ke mo rate,
Ke rata moshemane,
bashemane ba kae?



Boikgathollo

Etsa e ka wena le
motswalle wa hao, le
ngwana wa Bere le
Goldilocks. Nkang qeto
ya hore ke mang ngwana
Bere le hore Goldilocks
e tla ba mang.
Shebang hore ke mang
ya ka balang mantswe
a na ka patlako ho feta
e mong. Ngwana Bere
o tlamehile ho bala
mantswe a na kaofela
ho mo thusa ho fumana
tsela ya ho ya hae.
Goldilocks o tlamehile
ho bala mantswe ana
kaofela ho mo thusa ho
fumana tsela ya ho ya
hae.





Medumo

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.



maoto	Maobane ke ile sekolong ka maoto .
mathisa	Mapolesa a ile a mathisa leshodu maobane.
tlola	Ke ile ka tlola kgati le bo Mosi.
thusitse	Ke thusitse motswalle wa ka.
mathile	Re mathile ka lebelo le leholo maoba.





Tlotlontswe

Hlophisa mantswe ana ho ya ka medumo e ntshofaditsweng mme o e kopisetse mabokoseng a medumo a nepahetseng.



shapa

thuso

thusa

tjhesa

phala

tjheha

tlola

tsamaya

thiba

tlala

phula

tlisa

tjhuttjhumakgala

tsela


tsola

sheba

tlung

phema

shahile



sh

th

tjh

ph

ts

tl



Ho bala dibuka:

Latela ditaelo mme o etse buka. Titjhere o qoqela bana pale ya Bere e tshwarehile, ka mora moo, bana ba seha dintshwantsho ho ya ka tatellano ya tsona ba etse buka. Ha ba qetile ba nke bukana eo, ba ye hae le yona ho ya balla metswalle le ba lelapa.



Bere e seleng.

Thusa! Ke sitwa ho tswa.

Bere e tshehisang.

Ka le leng la matsatsi mahe a dinotshi a Pooh a fela. A nyeka pitsa ka tlase. Hlooho ya hae ya hanella ka pitseng.

4



Ke jele mahe a mangata a dinotshi.

O tla tlameha ho ema beke ho fihlela o ota. Ebe re a o ntsha.

Pooh bere o tshwarehile ka mokoting nako ya beke. O ne a hloleha ho kena kapa ho tswa.

13




HULA! HULA!

Pooh a tswa. O ile a etsang? O ile a matha a ya batla mahe a dinotsi. Mala a hae a ne a duma.

16




Bere e tshwarehile



1

E re ke o
balle pale.



14

Lebitso la ka ke Winnie wa Pooh.
Ke rata ho ja mahe a dinotshi.



Winnie wa Pooh o dula morung.
O na le metswalle e mengata.

3

Bana ke
metswalle yaka.



Mpa ya Winnie wa Pooh e dula e
lapetse mahe a dinotshi.

2

Seka tshwenyeha. O tla
lokoloha e se kgale.

Metswalle ya Pooh
e mo tihakela tsatsi
le leng le leng.
Bongi le Chris ba
mo balla dipale.

15

Thusa! Ke
tshwarehile.

Bolella Mmutla a o
sututse.

Hula!



Hula
haholo!

12


Nthuseng!
Ha ke tsebe
ho tswa.

Bere e seleng.

Bere e tshehisang.

Ka le leng la matsatsi Pooh ya
hlwella sefateng ho leka ho fumana
mahe a dinotshi. Lekala la robeha,
a hanella sefateng.

5



Ke batla ho tjhakela
Mmutla. O na le mahe
a mangata a dinotshi.

Kajeno Pooh o ilo tjhakela
Mmutla ka mokoting
wa hae. Ha a tsebe ho
theohela mokoting.

8

9



Ntsha balunu
moya e tla o thusa
ho theoha.

A re thuseng Pooh!
Dinotshi di tla
mo loma.

Tsatsi le leng le le leng
Pooh o kena tsietsing.

6



Ke rata mahe
ana a dinotshi. Ke
jele dibotlolo tse
leshome feela.

11

O qetile mahe a ka a
dinotsho. A fedile.



Pooh o jele mahe a dinotshi a
Mmutla. Mpa ya hae e tletse
haholo.

10



Thusang! Ke sitwa
ho baleha dinotshi.

7



Letsatsi:



Ha re etseng

Taka seo o ratang ho se etsa le metswalle
ya hao mme o ngole dipolelo tse 2 ka sona.



A large rectangular area with a green border decorated with orange dots, intended for drawing or writing.



A rectangular area with a yellow border and four horizontal blue lines, intended for writing.

Titjhere: Saena

Letsatsi

101





Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Letsatsi le tjhesang



Letsatsi le batang



Letsatsi la moya



Letsatsi la pula



Ha re baleng

Ho **sesa** ho monate, re sesa ha letsatsi le tjhesa
Pula e na haholo, re matha le phoofolo ya **lapeng** ho
baleha pula

Ho a **bata** kajeno, tswela ka ntle ha o sa **tshabe**.
Moya o a **foka**, katiba yaka e tla **fofa** ...

Tlotlontswe



sesa	monate	lapeng	tjhesa
pula	monna	puleng	tjheka
bata	morena	metsing	tjhaka

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa mantswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



V v

V v



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Ho sesa ho a thabisa.



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa boemo ba lehodimo boo o bo ratang. Jwale ngola polelo ka setshwantsho sa hao.



Ha re ngoleng

Ngola polelo ka setshwantsho se seng le se seng.



Ha re ngoleng

Sebedisa mantswe a latelang ho qetella dipolelo.

tjhesa

bata

phodile

pula


moya

Jabu o rata ha ho  _____.Bongi ha a rate ha  _____ e na.Ati o fofisa khaete ha ho na le  _____.Jabu le Amo ba rata ho sesa ha ho  _____.Kajeno boemo ba lehodimo bo  _____.

Medumo

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.


pula	 Pula e a na.
bata	Ho a bata ke apere jase
ela	Moya o fokela bophirima
ng	Pula e nang ka moya
isa	Ati o fofisa khaete





Boikgathollo

Etsa sedikadikwe sa diaparo tseo o di aparang ha pula e ena ka bokgubedu. Etsa sedikadikwe sa diaparo tseo o di aparang ha ho tjhesa ka mmala o bolou. Etsa sedikadikwe sa diaparo tseo o di aparang ha ho bata ka botala. Thala mola ho tloha diaparong ho ya lentsweng le nepahetseng.



jeresi

dieta



baki



meqathatso

bolousu

sekhafo



borikgwe bo bokgutswanyane

borikgwe bo botelele

sekipa

seaparo sa ho sesa

katiba



jase ya pula

mekotlana ya matsoho



digalase tsa letsatsi

sekethe



katiba ya letsatsi

jase





Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng

Bongi le Ati ba baleha sefefa.

Ba tshohile.

Ba mathela tlung ya bona.

Ba kolobile.

Ba a hatsela ebile ba a thothomela.

Lolo, ntja e matha le bona.



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa mantswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

sef ^o	th ^o thomela	ma ^o tha
sef ^e la	th ^e ola	ma ^e thela
sef ^u ba	th ^u sa	ma ^u thisa



Mantswe a
tlwaelehileng

bona
pula
moya




Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa sef^o. Ngola dipolelo tse tharo ka setshwantsho sa hao.

Titjhare: Saena

Letsatsi

107



Ha re etseng

Qetella ditshwantsho tsena ebe o tlatsa
mantswe a nepahetseng. Sebedisa
mantswe ana ho o thusa.

o

ba

bona



Ke selemo. _____ apere
mose o mosehla.




Pula e a na. _____
tshwere sekgele se setala
le bokgubedu.



Ho a tjhesa. _____ ja
aesekhrimi.



Ho a bata. _____
rwetse dikatiba tse bolou.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang.
Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

O	O apere mose o mosehla.
yena	_____ o na le ntja e nnyane
yena	_____ ke moshanyana
ba	_____ bapala bolo



Ha re ngoleng

O moshanyana kapa ngwanana?

moshanyana

ngwanana

Nna ke _____.



Boikgathollo

Sheba tjhate e ka tlase. E bale le motswalle wa hao.
Setshwantsho se senyane se hlalosa eng?



Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano

Bua le motswalle wa hao ebe le araba dipotso tsena. Jwale ngola dikarabo.

Ke letsatsi lefeng le tjhesang?	
Ke letsatsi lefeng le nang le sefefe?	
Ke letsatsi lefeng le maru le sefefe?	
Ke ka tsatsi lefeng leo pula e neleng?	


Etsa boemo ba lehodimo ba matsatsi a latelang a 5 a sekolo. Qala ka kajeno o tswelle pele ho fihlela o tlatsa tjhate ena.

Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano




Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Re na le **tshimo** ya **meroho**.
 Re ja **dijo** tse hlahang tshimong.
 Re **jala** dinawa le dihwete.
 Re fumana mahe **ho** dikgoho.



Letsatsi:



Tlotlontswa

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa mantswe a hlakang bukeng ya mosebetsi.

Mantswe a
twaelehileng

dijo
jala
yona

tshimo	dijalo	meroho
tshiu	dijo	meraka
tshika	dijana	mefuta



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



X

X



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ho ditholwana ka mmala o mo kgubedu le meroho ka mmala o bolou. Jwale ngola polelo ka tholwana kapa moroho oo o o ratang.



Titjhere: Saena

Letsatsi





Ha re bueng

Qoqela motswalle wa hao ka seo Ati le Bongji ba se etsang.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang.
Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

lema	Bongji le Ati ba lema dihwete le dinawa.
tala	Dijalo tsa rona di _____
jwang	Ba seha _____
tjhisi	Ba fumana _____ lebeseng
metsi	Ba nosetsa dijalo ka _____ tsatsi le leng le le leng.



Ha re ngoleng

Tlatsa dikgeo ka mantswe a hlokehang. Sebedisa mantswe ana.

dihwete

ditamati

dinawa


Bongi le Ati ba lemme



le



Ba lema hape le



Ha re etseng

Seha ditshwantsho moo leqephe le fellang ebe o di beha moo ho nepahetseng tjhateng. Bala hore ditshwantsho di kae sehlopheng ka seng. Ngola dikarabo tlasa kholomo ka nngwe.



						=	
						=	
						=	
						=	


					
					
					





Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.





Re bona tlou e kgolo.

Tau e na le meno.

Lengau le matha haholo.

Dinqanqane le mebutla e menyane di matha ka hara
jwang ka tlasa moru.




yena
bona
tsona
sona



Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao
ya ho ngolla o sebedisa mantswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

lengau	senqanqane	jwang	moru
lengana	qala	jwala	morula
ngata	qamaka	jwale	morongwa




Ngololla ditlhaku tsena.

y y

Y Y



Ngola ka seo o se bonang sentshwantshong.





Ha re etseng

Tshwaya ditho tse fapaneng tsa mmele wa diphoofolo. Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

leoto



mmele

mohatla

tsebe

leihlo



molomo



Ha re ngoleng

Phoofolo ka nngwe e na le ditho tse kae? Tlatsa dipalo tseo.

Tlou	
maoto	
mahlo	
ditsebe	
mohatla	
mmele	
molomo	



Mmutla	
maoto	
mahlo	
ditsebe	
mohatla	
mmele	
molomo	



Ha re ngoleng

Bala dipolelo, ebe o tlatša mantswe jwaleka ha ho bontshitswe ka mohlala.
Tlatša dikgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

Re tsamaya ka **bese** ho ya bona diphoofolo.

Bese e _____ serapeng sa diphoofolo.

Re _____ hae.

Tau e matha ka mora _____.

Re bona tau e _____.

bese

kgolo

kgutlela

none

tsamaya



Boikgathollo

Qetella setshwantsho sena. Tshwaya dintho tseo o seng o di entse.

Bontsha letsatsi.




Bontsha kwena metsing.

Bontsha kgudu haufi le lejwe.

Bontsha matata a mararo.

Bontsha ha none e nwa metsi.

Bontsha ha tau e le haufi le moru e shebile none.






Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ke lehlabula.



Ke hwetla.



Ke mariha.



Ke selemo.



Ha re baleng

Ke **thothomela** mariha.

Ke rata lehlabula.

Ke **mathela** letamong.Ke rata ho **sesa**.Ke **phomola** ka tlasa difate tse **tala**.

Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya yao ya ho ngolla o sebedisa mantswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

matha	phomola	sesa	sefate
ratha	phomosetsa	seba	lewatile
kgathala	pholoha	sela	nkwe

Mantswe a
tlwaelehileng

kae
neng
jwang



z z

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



Z Z



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Ke sesa selemo.



Ha re etseng

Etsa setshwantsho ka nako ya selemo eo o e ratang. Jwale ngola polelo ka setshwantsho sa hao.

Titjhere: Saena

Letsatsi

119



Ha re bueng


Sheba alemanaka ebe o qoqela motswalle wa hao ka seo o se bonang.

Pudungwana						
Sontaha	Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Moqebelo
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					



Ha re ngoleng

Ngola dikarabo tsa dipotso tsena.



Ke kgwedi e feng alemanakeng?

Kgwedi ena e na le matsatsi a makae?

Letsatsi la pele ke lefe?

Letsatsi la ho qetela ke lefe?

Ho na le Sontaha tse kae?


Ho na le bo Labohlano ba bakae?



Ha re ngoleng

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

lehlabula	Ke sesa <u>lehlabula</u> .
mariha	Ho a bata _____
hwetla	Mahlaku a a wa _____
selemo	Dinonyana di a qhotsa _____
Moqebelo	Ha re ye sekolong ka _____



Boikgathollo

Diphoofolo ke ntho tse phelang. Dijalo le tsona di a phela. Dintho tsohle tse phelang di hloka moya, dijo le metsi hore di phele. Qoqela motswalle wa hao ka ntho tse phelang setshwantshong. Di etsetse sedikadikwe.




Jwale bontsha ke nako efe ya selemo e bontshitsweng setshwantshong.



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng


Hlapidimo e na le meno a bohale.

Tlhapi e nyane e ipata majweng.

Hlapidimo e hlaha hodimo moyeng.

Okotopose e na le maoto a 8.

Leruarua ke tlhapi e kgolo ho feta tse ding lewatleng.



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa mantswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

hlaha	kgolo	rua	lejwe
hlopha	kgomo	leruarua	majwe
hlahlobo	kgohola	maruarua	jwetsa

Mantswe a
twaelehileng


fumana
thusa
tsamaya
tlase

Ngololla polelo.

Ha re ngoleng



Hlapidimo e tsitsinyanya sekepe.



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa phoofolo ya lewatle. Jwale ngola polelo ka setshwantsho sa hao.

Titjhere: Saena


Letsatsi

123



Ha re etseng

Kopanya matheba o qetelle setshwantsho, jwale se kgabise ka mmala.



Ke eng ena?



Ha re ngoleng

Qetella dipolelo tsena. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

sekepe

tlhapi

tlhapi ya jeli

tlhapi ya naledi

tlhapidimo



Ena ke _____.



Ena ke _____.



Ena ke _____.

Ena ke _____.

Ena ke _____.





Medumo

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang.

ts	Tlhapidimo e ts itsinya sekepe.
tjh	Tjhisi ke sejo sa bohlokwa.
e	Ke eng eo?
leb	Ke a leboha, teye eo e ne e le monate.
th	Thola, thola! Eno ke hlapidimo.



Boikgathollo

Thusa bana ho tshwasa tlhapi.






Ha re bueng

Sheba setshwantsho, bua ka seo o se bonang.

Ke batla ho bona
lefatshe.

Ditlou kaofela di ne di eja. Bubu, ngwana wa tlou, a baleha lapeng la habo. A tsamaya, a tsamaya, aba a tsamaya. A se ke a utlwa ha ba mmitisa.


Ke nna tau? Ke ngwana wa
hao?

Tjhe. Ha o na meno a maholo. Ha o kgone ho rora. O tlameha ho ya ho mme wa hao.

Kapele ka kopana le tau.

Tjhe. Ha o kgone ho
sesa. O tlameha ho
ya ho mme wa hao.Ke nna kubu, ke ruilwe ke
wena?

Jwale a tsamaya a ya nokeng. Bubu jwale a kopana le kwena.



Tjhe. Molala wa hao o mo kgutshwane. E ya ho mme wa hao.

Na ke ruilwe ke wena?
Ke ngwana wa hao?


A tsamaya, a tsamaya ho fihlela
a kopana le thuhlo. A sheba
hodimo, a shebela thuhlo hodimo.



Na ke ruilwe ke
wena?

Tjhe. Ha o rwale ntlo
mokokotlong wa hao. O
tlameha ho ya ho mme
wa hao.


A tsamaya, a tsamaya ho fihlela
a kgopjwa, a wela hodima kgudu.
A sheba fatshe, fatshe ho kgudu.




Tjhe. Ha o tsebe ho
tlola. O tlameha ho ya
ho mme wa hao.

Na ke ruilwe ke wena?

Bubu a qala ho lla.
A tsamaya a tsamaya
ka nakonyana a kopana
le none.



Bubu a sheba hodimo a bona nonyana e kgolo hodima sefate.



Jwale Bubu o mong. Ka yona nako eo a bona lengau morung. Lengau le ne le matha ka lebelo le leholo.




Atamela hore ke o bone hantle.




Kwena e ne e batla ho ja Bubu e mo etse dijo tsa motsheare.

Na ke ruilwe ke wena?



Bubu, ngwanaka! O ntse o le kae?

Ka nako eo mme wa Bubu a bona ngwana wa hae. A hula Bubu nokeng ka mohatla wa hae.



Ke nna tlou.

Bubu ha a ka a hlola a eya hole le ba habo hape. O ne a tseba hore ha se tau kapa kubu. E ne e se thuhlo kapa kgudu kapa none. E ne e se nonyana kapa lengau kapa qwaha. Hape e ne e se kwena. E ne e le Bubu, e ne e le tlou.



O kgethehile.

Mmele oohle wa hao o kgethehile.

Ke wena monnga mmele wa hao!



**HO SE BE
mang ya o
tshwarang
pokapele.**

**O tshwanela ho bolella e mong ha ho na le motho
ya o tshwarang bokapele.**

**O tshwanela ho bolella e mong ha ho na
le motho ya o etsisang dintho tseo o
sa batleng ho di etsa.**

**Eo o tshwanetseng ho
mo letsetsa mohala
bakeng sa thuso:**

Mohala wa tsa Bana: 0800 05 55 55

SAPS Thibelo ya Botlokotsebe: 086 00 10111

SAPS Nomoro ya tshohanyetso: 10111

Lefapha la "Life Line": 0861 322 322

Lefapha la Tshireletso ya Bana: 012 393 2359/2362/2363

